

## OCJENA PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU	
Titula, ime i prezime	Dr Irena Tomašević Vukmirović
Fakultet	Medicinski fakultet
Studijski program	Medicina
Broj indeksa	31/10
Podaci o magistarskom radu	/
NASLOV PREDLOŽENE TEME	
Na službenom jeziku	Značaj multidetekcione kompjuterizovane tomografije u predikciji recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije
Na engleskom jeziku	The role of multidetector computed tomography in the prediction of atrial fibrillation recurrence after catheter ablation
Datum prihvatanja teme i kandidata na sjednici Vijeća organizacione jedinice	
Naučna oblast doktorske disertacije	Radiologija
Za navedenu oblast matični su sljedeći fakulteti	
Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore (studijski program Medicina)	
A. IZVJEŠTAJ SA JAVNE ODBRANE POLAZNIH ISTRAŽIVANJA DOKTORSKE DISERTACIJE	
Javna odbrana ciljeva i očekivanih rezultata, kao i istraživačkog programa doktorske teze kandidatkinje dr Irene Tomašević Vukmirović održana je 24.09.2021. godine u 8 i 15 u amfiteatru na Medicinskom fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr Aneta Bošković – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predjednik,</li><li>2. Dr Snežana Lukić – vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, mentor - član</li><li>3. Dr Đordije Šaranović – redovni profesor, angažovan u nastavnom procesu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, član</li></ol>	
U tridesetominutnom izlaganju kandidatkinja je obražložila predloženu temu doktorske disertacije, definisala je ciljeve i hipoteze koje će biti provjerene tokom izrade doktorskog istraživanja. Nakon toga kandidatkinja je komisiju upoznala sa ispitnicima i metodologijom rada, statističkom analizom koja će biti korišćena pri izradi doktorske teze, kao i očekivanim rezultatima i naučnim doprinosom.	
Nakon izlaganja kandidata članovi Komisije su postavljali pitanja na koja je kandidatkinja uspješno odgovorila i dali komentare i sugestije za uspješan završetak doktorske teze. Komisija je jednoglasno donijela odluku da je kandidatkinja dr Irena Tomašević Vukmirović uspješno odbranila podobnost teme doktorske disertacije.	
B. OCJENA PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE	
B1. Obrazloženje teme	
Atrialna fibrilacija je najčešća aritmija koja se javlja u svakodnevnoj praksi sa prevalencom	

2-4% u adultnoj dobi, ima tendenciju kontinuiranog porasta zbog starenja populacije odnosno sofisticiranije defekcije neprepoznatih odnosno asimptomatskih formi<sup>1,2</sup>. Starost je značajan faktor rizika za nastanak ove aritmije, ali u odmakloj životnoj dobi često su zastupljeni i komorbiditeti u vidu hipertenzije, koronarne bolesti, srčane slabosti, dijabetesa, hronične bubrežne slabosti i obstruktivne sleep apneje koji osim nastanka potenciraju i progresiju atrijalne fibrilacije iz paroksizmalne u perzistentnu odnosno permanentnu formu<sup>3-8</sup>. Pacijenti sa ovom aritmijom u povišenom su riziku od razvoja šloga, srčane slabosti, demencije i depresije, imaju lošiji kvalitet života, češće hospitalizacije, kao i povišeni mortalitet<sup>9, 10</sup>. Osnova za razvoj atrijalne fibrilacije je atrijalna kardiomiopatija, složeni proces koji nastaje usled strukturnog, arhitektonskog, kontraktilnog i elektrofiziološkog remodelovanja sa posledičnom dilatacijom i disfunkcijom pretkomora<sup>1</sup>. Jedna od karakteristika remodelovanja je i zadebljanje zida lijeve pretkomore u cjelini ili u pojedinim njenim segmentima<sup>1</sup>. Zadebljanje miocita pretkomora može dovesti do njihove apoptoze odnosno fibrinske degeneracije, a time i do nehomogenosti miokardnog sincicijuma sa posledičnom anizotropijom elektrofizioloških karakteristika miokardnog tkiva<sup>1</sup>. Nekomogenošću miokardnog sincicijuma stvaraju se uslovi za kružno kretanje električnog nadražaja odnosno pojave ektopičnih fokusa što može voditi ka nastanku odnosno održavanju atrijalne fibrilacije<sup>1</sup>. Kateter ablacija je metoda kojom se kod selektovanih pacijenata invazivnim pristupom modifikuje aritmogeni substrat čime se značajno može usporiti progresija remodelovanja pretkomore i redukovati epizode javljanja atrijalne fibrilacije<sup>1</sup>. Pored do sada publikovanih prediktora recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije debljina zida lijeve pretkomore zbog navedenih patofizioloških promjena nameće se kao novi potencijalni prediktor recidiva ova aritmije<sup>1</sup>.

## B2. Cilj i hipoteze

### Ciljevi istraživanja:

1. Registrovati učestalost recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije
2. Ispitati uticaj vremena trajanja atrijalne fibrilacije na debljinu zidova lijeve pretkomore procijenjene CT angiografijom
3. Ispitati uticaj tipa atrijalne fibrilacije na debljinu zidova lijeve pretkomore procijenjene CT angiografijom
4. Ispitati korelaciju izmedju kliničkih, laboratorijskih odnosno eho parametara lijeve pretkomore i debljine njenih zidova procijenjene CT angiografijom
5. Ispitati prognostički značaj debljine zidova lijeve pretkomore na recidiv atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije

### Hipoteze istraživanja:

1. Duže vrijeme trajanja atrijalne fibrilacije dovodi do zadebljanja zidova lijeve pretkomore
2. Perzistenta forma atrijalne fibrilacije praćena je zadebljanjem zidova lijeve pretkomore
3. Zadebljanje zidova lijeve pretkomore nezavisni je prediktor recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije

**B3. Metode i plan istraživanja**

Ispitivanjem će biti obuhvaćeno 150 pacijenata sa simptomatskom, na konzervativnu terapiju refrakternom atrijalnom fibrilacijom. Svim pacijentima će neposredno prije kateter ablaciјe i 3 mjeseca nakon nje biti uradjena CT angiografija srca sa postprocesing obradom.

CT akvizicija će se raditi na aparatu -Siemens Sensation 64-Slice po standarnom protokolu upotrebom 64-slajsnih presjeka debljine 1-3mm, arterijskom fazom uz upotrebu 40-80 ml kontrastnog sredstva Ultravist (jopromid 370 mg/ml; Bayer Healthcare, Berlin, Germany) i to 20-30 sec od početka aplikacije kontrasta. Snimeci moraju biti pohranjeni u DICOM3 formatu .Rekonstrukcija lijeve i desne prekomore odnosno plućnih vena na osnovu MDCT snimka izvršena je upotrebom posebnog softvera za segmentaciju dobijenih snimaka odnosno preseka (Ensite Verismo Segmentation Tool v.2.0). Ukoliko je pacijentov puls iznosio preko 60/min ordiniran je oralni odnosno intravenski metoprolol tartarat (1-3 amp u dozi od 5mg u vremenskim razmacima od po 5 minuta). Pacijenti su snimani u ležećem položaju, a slike su uradjene dok su pacijenti bili u inspirijumu sa zadržanim dahom.

Nakon toga će se vršiti postprocesing obrada koristeći MPR (multiplanarna rekonstrukcija) I VE (virtuelna endoskopija srčanih šupljina). Kursor za MPR i ocertavanje linija mjerena će biti u nivou centra lijeve (desne) prekomore. Presjek za mjerjenje će biti u enddijastoli lijeve prekomore.

Ocertavaće se lumen lijeve i desne prekomore, lumen plućnih vena, antrumi lijeve i desne gornje i lijeve i desne donje plućne vene, ostijumi obije lijeve i desne plućne vene. Dobijeni parametri desne prekomore i desnih plućnih vena služiće kao kontrolna grupa. Ovako ocertana i mapirana lijeva prekomora i lumeni plućnih vena će biti mapa za ablaciјu koristeći fuziju sa 3D „EnSite Precision“ elektronatomski mapping sistemom.

Mjeriće se debljina zidova miokarda lijeve prekomore u svim ocertanim regionima prije kateter ablaciјe, a nakon ablaciјe duž ablativnih linija (koje će biti iste kao preproceduralni iscrtane linije). Prije i postproceduralno će se izračunavati na osnovu dobijenih CT mjerena volumen lijeve prekomore.

Mjeriće se:

1. Debljina miokarda u nivou lijeve lateralne kriste u 2 nivoa (gornji i donji),
2. Debljina u nivou lijevog i desnog venskog antruma,
3. Debljine u nivou lijevog i desnog venskog ostijuma,
4. Debljina karine između gornje i donje plućne vene,
5. Volumen lijeve prekomore

Definisanje pomenutih anatomskih tačaka mjerena će se vršiti na osnovu standardnog metoda iz literature<sup>30</sup>.

Nakon izvršenih mjerena dobijeni rezultati prije i poslije kateter ablaciјe će se poređiti standardnim statističkim testovima. Za statističku obradu podataka koristiće se programski paket verzija 21.0 („Statistical Package for Social Sciences SPSS 21.0 Inc. USA“). Numerička obelježja biće prikazana putem srednjih vrijednosti (aritmetička sredina) i mjera varijabiliteta (ospek vrijednosti, standardna devijacija), a atributivna obelježja korišćenjem frekvencija i procenata.

Komparacija vrijednosti numeričnih obelježja uradiće se primjenom Studentovog t-testa. Testiranje razlike frekvencija atributivnih obelježja uradiće se primjenom  $\chi^2$  testa. Ispitivanje povezanosti dva obelježja dobiće se primjenom Pearsonovog koeficijena korelaciјe.

U cilju ispitivanja povezanosti dva ili više obelježja odnosno generisanja adekvatnih statističkih modela koristiće se univarijantna I multivarijantna regresiona analiza.

Statistički znalajnim smatraće se vrijednosti nivoa značajnosti  $p<0.05$ . Rezultati će biti

prikazani tabelarno i grafički.

Kateter ablacija: kateter ablacija je uradjena u angio sali Kliničkog Centra Crne Gore uz primljenu potencirane analgosedacije. Svi antiaritmijijski lijekovi isključeni su 5 dana pred planiranu kateter ablaciju. Kateteri su uvedeni punkejom desne femoralne vene preko koje je dekapolarni kateter uveden u koronarni sinus (CS). Nakon toga su istim venskim pristupom uvedeni dugački uvodnici u desnu pretkomoru odnosno preko kojih je pod kontrolom fluoroskopije odnosno hemodinamskog monitoringa uradjena transeptalna punkeija u predjelu fose ovalis i pozicionirani duodekapolarni „lasso“ i ablacioni kateter u lijevu pretkomoru. Pomjeranjem ova 2 katetera sakupljane su tačke sa endokarda lijeve pretkomore odnosno njenih djelova kao što su sve 4 plućne vene, aurikule i mitralnog zališka. Od navedenih tačaka konstruisana je 3D mapa lijeve pretkomore koja je inkorporisana u 3D „EnSite Precision“ elektronatomski mapping sistem i fuzionisana sa CT angiografijom srca. Heparin je ordiniran odmah nakon tranaseptalne punkeije (ordinirano 100i.j./kgTT u bolusu, a potom na svakih 30 minuta uz održavanje ACT (activated clotting time) između 200-250 sekundi). Radiofrekventna energija (RF) je aplikovana preko CF (contact force) katetera jačine 30W, 55C, koji na svom vrhu ima senzor sa ostvarenom silom kontakta 20-30 J (džula) do ukupno postignute energije 400 p. Kasnih pacijenata je uradjena električna izolacija plućnih vena. Ukoliko su pacijenti imali paroksizmalnu formu atrijalne fibrilacije nakon perioda observacije od 30 minuta u angio sali bi se prisupilo vadjenju katetera i šitova odnosno hemostazi. Ukoliko su pak imali perzistentnu formu onda se nakon RF izolacije plućnih vena pristupilo električnoj kardioverziji. Ukoliko se nakon aplikovanja bifazne energije 200J ne uspotavi sinusni ritam išlo se na RF modifikaciju aritmogenog substrata (povlačenje RF linije duž krova lijeve pretkomore, mitralnog istmusa i posteriornog zida), a nakon toga se ponovo pokušala kardioverzija odnosno uklanjanje katetera i šitova odnosno hemostaza kardioverzija.

#### B4. Naučni doprinos

Atrijalna fibrilacija nastaje kao posledica električnog, strukturnog i elektrofiziološkog remodelovanja lijeve pretkomore<sup>1,15</sup>. Očekivani naučni doprinos ovog istraživanja ogleda se u tome što će se ispitati značaj debljine pojedinih zidova lijeve pretkomore kao potencijalnog nezavisnog prediktora recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije<sup>33</sup>. Ukoliko se potvrdi povezanost između debljine nekog od zidova lijeve pretkomore i recidiva ove aritmije nakon kateter ablacije, naše istraživanje može biti osnova za buduće studije usmjerenе ka boljoj i preciznijoj modifikaciji aritmogenog substrata ovog dijela srca naročito kod pacijenata sa perzistentnom formom atrijalne fibrilacije, jer su patofiziološki osnov njenog održavanja prvenstveno nepulmonalni trigeri čija strategija eliminacije još nije standardizovana. Naše istraživanje moglo bi biti i podsticaj za ispitivanje eventualnog uticaja novih generacija ACE inhibitora odnosno sartana, kao i inhibitora angiotenzinskog receptora neprilizina koji bi mogućim rezerznim uticajem na hiperstrofični miokard pretkomora mogli dovesti do redukcije paroksizama ove aritmije.

#### B5. Finansijska i organizaciona izvodljivost istraživanja

Istraživanja predložene doktorske disertacije sprovodiće se u KCCG i obuhvatiće pacijente koji dolaze na redovne kontrole u kardiološku ambulantu.

Kako će materijali kandidatkinji biti na raspolaganju, zaključujemo da je istraživanje i finansijski i organizaciono izvodljivo.

**Mišljenje i prijedlog komisije**

Nakon uvida u priloženu dokumentaciju, izlaganja kandidatkinje i diskusije, Komisija je zaključila da :

- Predložena tema doktorskog istraživanja je originalna i inovativna, te u potpunosti zadovoljava nivo doktorske disertacije;
- Izloženi ciljevi i postavljene hipoteze su jasno definisani;
- Metodologija i plan istraživanja su detaljno objašnjeni;
- Postoji značajan naučni doprinos u cilju procjene rizika recidiva atrijalne fibrilacije zbog zadebljanja zida lijeve pretkornore

Uzimajući u obzir sve navedeno Komisija je dala pozitivnu ocjenu o podobnosti teme doktorske teze, kandidatkinje dr Irene Tomašević Vukmirović.

Komisija predlaze Vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da prihvate ovaj izvještaj i odobre nastavak rada na doktorskoj disertaciji.

**Prijedlog izmjene naslova**

Komisija je saglasna sa predloženim naslovom teme doktorske disertacije.

**Prijedlog promjene mentora i/ili imenovanje drugog mentora**

Nije bio prijedlog promjene mentora i/ili imenovanja drugog mentora

**Planirana odbrana doktorske disertacije**

Do kraja studijske 2022/23

**Izdvojeno mišljenje**

Nije bilo izdvojenih mišljenja

Ime i prezime

**Napomena**

(popuniti po potrebi)

**ZAKLJUČAK**

Predložena tema po svom sadržaju odgovara nivou doktorskih studija

DA NE

Tema je originalan naučno-istraživački rad koji odgovara medjunarodnim kriterijumima kvaliteta disertacije


DA NE

Kandidat može na osnovu sopstvenog akademskog kvaliteta i stečenog znanja da uz adekvatno mentorsko vođenje realizuje postavljeni cilj i dokaže hipoteze


DA NE

**Komisija za ocjenu prijave doktorske disertacije**


Dr Aneta Bošković – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predjednik

(Potpis) 

Dr Snežana Lukić – vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, mentor – član

(Potpis) 

Dr Đordje Šaranović – redovni profesor angazovan u nastavnom procesu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, član

(Potpis) 

Podgorica

DEKAN

04.10.2021.

## PRILOG

PITANJA KOMISIJE ZA OCJENU PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA	
Dr Aneta Bošković – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predjednik	/
Dr Snežana Lukić – vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, mentor - član	Značaj CT lijeve pretkomore u planiranju invazivnih kardioloških i kardiohirurških intervencija?
Dr Đordje Šaranović – redovni profesor, član	U kojoj fazi srčanog ciklusa će se mjeriti debljina zida lijeve pretkomore? U kom dijelu lijeve pretkomore će se očrtavati linije mjerena? Kada se najčešće očekuje recidiv atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije?
PITANJA PUBLIKE DATA U PISANOJ FORMI	
(Ime i prezime)	
(Ime i prezime)	
(Ime i prezime)	<i>Teffrey Mafuobek</i>
ZNAČAJNI KOMENTARI	

## PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

<b>OPŠTI PODACI O DOKTORANDU</b>	
Titula, ime i prezime	Dr Irena Tomašević Vukmirović
Fakultet	Medicinski fakultet
Studijski program	Medicina
Broj indeksa	31/10
Ime i prezime roditelja	Branislav Tomašević
Datum i mjesto rođenja	21.10.1980.
Adresa prebivališta	Bulevar revolucije 7, Podgorica , Crna Gora
Telefon	069 315 039
E-mail	irenatomasevic80@yahoo.com
<b>BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA</b>	
Obrazovanje	<p>Specijalizacija Radiologije. Medicinski fakultet u Podorici , Univerziteta Crne Gore, završila 2014 godine, ocjena 10.</p> <p>Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završila 2006 godine. prosječna ocjena 8,36</p> <p>Student doktorskih studija na Medicinskom fakultetu Univerzitata CG od 2010 godine.</p> <p>Gimnazija Slobodan Škerović , Podgorica, završila 2018 godine.</p> <p>Osnovna škola Oktoih , Podgorica, završila 2014 godine.</p>
Radno iskustvo	<p>Specijalista Radiologe , Klinički Centar Crne Gore od 2014 godine.</p> <p>Saradnik u nastavi - Medicinski fakultet Podgorica, oblast Radiologija , školska 2017/18 godina.</p> <p>Specijalizant iz oblasti Radiologije u Kliničom Centru Crne Gore 2008-2014.</p> <p>Doktor medicine , Dom zdravlja Podgorica</p>
Popis radova	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vukmirović M, Bošković A, Tomašević Vukmirović I, Vujadinović R, Fatić N, Bukumirić Z, Vukmirović E. Predictions and Outcomes of Atrial Fibrillation in the Patients with Acute Myocardial Infarction. Open Med (Wars). 2017 May 2;12:115-124.</li> <li>2. Mihailo Vukmirović, Aneta Bošković, Zoran Bukumirić, Irena Tomašević-Vukmirović, Filip Vukmirović, Predictors and outcomes of new-onset atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction. Vojnosanit Pregl. 2017 Sept;74(8):742-8.</li> <li>3. Mihailo Čedomir Vukmirović, Lazar Angelkov, Irena Tomašević Filip Vukmirović, Vukmirović Transseptal approach to the implantation of cardiac resynchronization therapy. Vojnosanit Pregl 2018; 75(3): 326-9.</li> <li>4. Vukmirović M, Vukmirović IT, Angelkov L, Vukmirović F.</li> </ol>

	<p>Emotional stress as a cause of syncope and torsade de pointes in patients with long QT syndrome. Vojnosanit Pregl. 2015 Feb;72(2):192-5.</p> <p>5. Vukmirović M, Angelkov L, Vukmirović F, Vukmirović IT. Successful implantation of a biventricular pacing and defibrillator device via a persistent left superior vena cava. Vojnosanit Pregl. 2013 Dec;70(12):1162-4.</p> <p>6. Vukmirović M, Angelkov L, Vukmirović F, Vukmirović IT. Radiofrequency ablation of anteroseptal accessory pathway--a challenge to the electrophysiologist. Vojnosanit Pregl. 2015 Apr;72(4):375-8.</p> <p>7. Vukmirović F, Vukmirović IT, Vukmirović M. Von Meyenburg complex (hamartoma of the bile duct) mimicking liver metastases. Vojnosanit Pregl. 2013 Nov;70(11):1059-61.</p> <p>8. Vukmirović F, Vukmirović M, Vukmirović IT. Papillary fibroelastoma of the aortic valve. Vojnosanit Pregl. 2014 Jun;71(6):600-2.</p>
<b>NASLOV PREDLOŽENE TEME</b>	
Na službenom jeziku	Značaj multidetekcione kompjuterizovane tomografije u predikciji recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije
Na engleskom jeziku	The role of multidetector computed tomography in the prediction of atrial fibrillation recurrence after catheter ablation
<b>Obrazloženje teme</b>	
<p>Atrialna fibrilacija je najčešća aritmija koja se javlja u svakodnevnoj praksi sa prevalencijom 2-4% u adultnoj dobi, ima tendenciju kontinuiranog porasta zbog starenja populacije odnosno sofisticiranije defekcije neprepoznatih odnosno asymptomatskih formi<sup>1,2</sup>. Starost je značajan faktor rizika za nastanak ove aritmije, ali u odmakloj životnoj dobi često su zastupljeni i komorbiditeti u vidu hipertenzije, koronarne bolesti, srčane slabosti, dijabetesa, hronične bubrežne slabosti i obstruktivne sleep apneje koji osim nastanka potenciraju i progresiju atrijalne fibrilacije iz paroksizmalne u perzistentnu odnosno permanentnu formu<sup>3-8</sup>. Pacijenti sa ovom aritmijom u povišenom su riziku od razvoja šloga, srčane slabosti, demencije i depresije, imaju lošiji kvalitet života, češće hospitalizacije, kao i povišeni mortalitet<sup>9, 10</sup>. Osnova za razvoj atrijalne fibrilacije je atrijalna kardiomiopatija, složeni proces koji nastaje usled struktturnog, arhitektonskog, kontraktilnog i elektrofiziološkog remodelovanja sa posledičnom dilatacijom i disfunkcijom pretkomora<sup>1</sup>. Jedna od karakteristika remodelovanja je i zadebljanje zida lijeve pretkomore u cjelini ili u pojedinim njenim segmentima<sup>1</sup>. Zadebljanje miocita pretkomora može dovesti do njihove apoptoze odnosno fibrinske degeneracije, a time i do nehomogenosti miokardnog sincicijuma sa posledičnom anizotropijom elektrofizioloških karakteristika miokardnog tkiva<sup>1</sup>. Nehomogenošću miokardnog sincicijuma stvaraju se uslovi za kružno kretanje električnog nadražaja odnosno pojave ektopičnih fokusa što može voditi ka nastanku odnosno održavanju atrijalne fibrilacije<sup>1</sup>. Kateter ablacija je metoda kojom se kod selektovanih pacijenata invazivnim pristupom modifikuje aritmogeni substrat čime se značajno može usporiti progresija remodelovanja pretkomore i redukovati epizode javljanja atrijalne fibrilacije<sup>1</sup>. Pored do sada publikovanih prediktora recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije debljina zida lijeve pretkomore zbog navedenih patofizioloških promjena nameće se kao novi potencijalni prediktor recidiva ova aritmije<sup>1</sup>.</p>	

**Pregled istraživanja**

Klinička istraživanja su pokazala da atrijalnu fibrilaciju pretežno karakteriše osjećaj ubrzanog i nepravilnog rada srca, može se manifestovati i osjećajem slabosti, malaksalosti, smanjene tolerancije fizičkog napora, nedostatka vazduha, a nekada se i slučajno registruje pri rutinskom pregledu<sup>1,11-14</sup>. Hemodinamska istraživanja su pokazala da ova aritmija predstavlja poremećaj srčanog ritma koji se karakteriše potpunim gubitkom atrijalne kontraktilnosti usled gubitka sinhrone električne i mehaničke aktivnosti što kompromituje punjenje komora sa posledičnom redukcijom udarnog odnosno minutnog volumena srca odnosno porastom enddijastolnog pritiska lijeve komore, kao i pritiska u lijevoj pretkomori<sup>15,16</sup>.

Kod nekih bolesnika dugotrajna, neprekidna atrijalna fibrilacija praćena brzom frekvencijom rada komora dovodi do slabljenja funkcije lijeve srčane komore, njenog uvećanja i disfunkcije<sup>1</sup>. Dilatacija mitralnog anulusa odnosno disfunkcija papilarnih mišića lijeve komore usled njene dilatacije može voditi ka disfunkciji mitralnog zališka sa posledičnom mitralnom regurgitacijom koja dodatno vodi do strukturalnih promjena lijeve komore odnosno pretkomore, čime se stvara podloga za trajno održavanje atrijalne fibrilacije<sup>17-21</sup>. Istraživanja su pokazala da prekidanje atrijalne fibrilacije odnosno modifikacija aritmogenog substrata (medikamentnom terapijom, električnom kardioverzijom odnosno kateterskom ablacijskom) može dovesti do oporavka funkcije lijeve komore i pretkomore odnosno reverznog remodelovanja, redukcije mitralne regurgitacije, poboljšanja funkcionalnog statusa i poboljšanja prognoze pacijenta<sup>1</sup>.

Podaci iz metaanalize ukazuju da se značaj atrijalne fibrilacije ogleda u povišenom riziku od formiranja tromba u aurikuli lijeve pretkomore usled disfunkcije iste, kao i zbog usporenog toka krvi, što može dovesti do sistemskih embolija odnosno šloga<sup>22-25</sup>. Pacijenti sa čestim paroksizmima atrijalne fibrilacije ometeni su u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, te samim tim imaju i smanjen kvalitet života<sup>26,27</sup>. Podaci iz istraživanja ukazuju da atrijalna fibrilacija može dovesti do kognitivnih smetnji odnosno vaskularne demencije<sup>28</sup>. Neinvazivna procjena fibroznog odnosno struktornog remodelovanja lijeve pretkomore daje doprinos u evaluaciji uspješnosti liječenja atrijalne fibrilacije radiofrekventnom ablacijskom. Naime, u početnoj fazi javljanja atrijalne fibrilacije kada se klinički prezentuje periodičnim kratkotrajnim paroksizmima, ektopični fokusi koji iniciraju ovu aritmiju nalaze se u mišićnim vlaknima duž plućnih vena<sup>1</sup>. Istraživanja su pokazala da kateterskom ablacijskom upotrebom radiofrekventne odnosno crio energije produkuju se ireverzibilne promjene na mišićnim vlaknima plućnih vena čime postiže njihova električna izolacija od antruma odnosno centralnog dijela lijeve pretkomore<sup>1</sup>. U odmakloj fazi postojanja atrijalne fibrilacije kada se prezentuje u perzistentnoj formi sa dužim neprekidnim trajanjem, mesta nastanka ove aritmije mogu se u obliku ožiljnih plaža visoko sofisticiranim dijagnostičkim metodama poput MDCT, MRI odnosno voltažne, elektroanatomske 3D rekonstrukcije srca savremenim mapping sistemima detektovati i u drugim djelovima lijeve pretkomore i to u njenom centralnom dijelu, duž krova, interatrijalnog septuma, posteriornog zida, mitralnog istmusa, mišićnih vlakana koja obavijaju koronarni sinus, kao i duž Maršalovog ligamenta, ali i u desnoj pretkomori u predjelu gornje šuplje vene odnosno criste terminalis<sup>1</sup>.

Više studija je pokazalo da je razlog za ponovno javljanje ove aritmije nakon kateter ablacijske pretežno rekonekcija električne sprovodljivosti u plućnim venama odnosno progresija remodelovanja lijeve pretkomore sa pojavom ektopičnih fokusa i u drugim djelovima lijeve odnosno desne pretkomore<sup>29-30</sup>.

**Cilj i hipoteze**

Ciljevi istraživanja:

1. Registrovati učestalost recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablaciјe
2. Ispitati uticaj vremena trajanja atrijalne fibrilacije na debljinu zidova lijeve pretkomore procijenjene CT angiografijom
3. Ispitati uticaj tipa atrijalne fibrilacije na debljinu zidova lijeve pretkomore procijenjene CT angiografijom
4. Ispitati korelaciju izmedju kliničkih, laboratorijskih odnosno eho parametara lijeve pretkomore i debljine njenih zidova procijenjene CT angiografijom
5. Ispitati prognostički značaj debljine zidova lijeve pretkomore na recidiv atrijalne fibrilacije nakon kateter ablaciјe

**Hipoteze istraživanja:**

1. Duže vrijeme trajanja atrijalne fibrilacije dovodi do zadebljanja zidova lijeve pretkomore
2. Perzistenta forma atrijalne fibrilacije praćena je zadebljanjem zidova lijeve pretkomore
3. Zadebljanje zidova lijeve pretkomore nezavisni je prediktor recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablaciјe

**Materijali, metode i plan istraživanja**

Ispitivanjem će biti obuhvaćeno 150 pacijenata sa simptomatskom, na konzervativnu terapiju refrakternom atrijalnom fibrilacijom. Svim pacijentima će neposredno prije kateter ablaciјe i 3 mjeseca nakon nje biti uradjena CT angiografija srca sa postprocesing obradom.

CT akvizicija će se raditi na aparat -Siemens Sensation 64-Slice po standarnom protokolu upotrebom 64-slajsnih presjeka debljine 1-3mm, arterijskom fazom uz upotrebu 40-80 ml kontrastnog sredstva Ultravist (jopromid 370 mg/ml; Bayer Healthcare, Berlin, Germany) i to 20-30 sec od početka aplikacije kontrasta. Snimci moraju biti pohranjeni u DICOM3 formatu. Rekonstrukcija lijeve i desne pretkomore odnosno plućnih vena na osnovu MDCT snimka izvršena je upotrebom posebnog softvera za segmentaciju dobijenih snimaka odnosno preseka (Ensite Verismo Segmentation Tool v.2.0). Ukoliko je pacijentov puls iznosio preko 60/min ordiniran je oralni odnosno intravenski metoprolol tartarat (1-3 amp u dozi od 5mg u vremenskim razmacima od po 5 minuta). Pacijenti su snimani u ležećem položaju, a slike su uradjene dok su pacijenti bili u inspirijumu sa zadržanim dahom.

Nakon toga će se vršiti postprocesing obrada koristeći MPR (multiplanarna rekonstrukcija) I VE (virtuelna endoskopija srčanih šupljina). Kursor za MPR i ocrtanje linija mjerena će biti u nivou centra lijeve pretkomore. Presjek za mjerjenje će biti u enddijastoli lijeve pretkomore.

Ocrtaće se lumen lijeve pretkomore, lumen plućnih vena, antrumi lijeve i desne gornje i lijeve i desne donje plućne vene, ostijumi obije lijeve i desne plućne vene. Dobijeni parametri desnih plućnih vena služiće kao kontrolna grupa. Ovako ocrtaна i mapirana lijeva pretkomora i lumeni plućnih vena će biti mapa za ablaciјu koristeći fuziju sa 3D „EnSite Precision“ elektronatomski mapping sistemom.

Mjeriće se debljina zidova miokarda lijeve pretkomore u svim ocertanim regionima prije kateter ablaciјe, a nakon ablaciјe duž ablativnih linija (koje će biti iste kao preproceduralni insertane linije). Prije i postproceduralno će se izračunavati na osnovu dobijenih CT mjerena volumen lijeve pretkomore.

Mjeriće se:

1. Debljina miokarda u nivou lijeve lateralne kriste u 2 nivoa (gornji i donji),

2. Debljina u nivou lijevog i desnog venskog antruma,
3. Debljine u nivou lijevog i desnog venskog ostijuma,
4. Debljina karine između gornje i donje plućne vene,
5. Volumen lijeve pretkomore

Definisanje pomenutih anatomskih tačaka mjerena će se vršiti na osnovu standardnog metoda iz literature 30.

Nakon izvršenih mjerena dobijeni rezultati prije i poslije kateter ablacijske će se porebiti standardnim statističkim testovima. Za statističku obradu podataka koristiće se programski paket verzija 21.0 („Statistical Package for Social Sciences SPSS 21.0 Inc, USA“). Numerička obelježja biće prikazana putem srednjih vrijednosti (aritmetička sredina) i mjera varijabiliteta (ospeg vrijednosti, standardna devijacija), a atributivna obelježja korišćenjem frekvencija i procenata.

Komparacija vrijednosti numeričnih obelježja uradiće se primjenom Studentovog t-testa. Testiranje razlike frekvencija atributivnih obelježja uradiće se primjenom  $\chi^2$  testa. Ispitivanje povezanosti dva obelježja dobiće se primjenom Pearsonovog koeficijena korelacijske.

U cilju ispitivanja povezanosti dva ili više obelježja odnosno generisanja adekvatnih statističkih modela koristiće se univariatna i multivariatna regresiona analiza.

Statistički značajnim smatraće se vrijednosti nivoa značajnosti  $p < 0.05$ . Rezultati će biti prikazani tabelarno i grafički.

**Kateter ablacija:** kateter ablacija je uradjena u angio sali Kliničkog Centra Crne Gore uz primljenu potencirane analgosedacije. Svi antiaritmijski lijekovi isključeni su 5 dana pred planiranu kateter ablaciju. Kateteri su uvedeni punkcijom desne femoralne vene preko koje je dekapolarni kateter uведен u koronarni sinus (CS). Nakon toga su istim venskim pristupom uvedeni dugački uvodnici u desnu pretkomoru odnosno preko kojih je pod kontrolom fluoroskopije odnosno hemodinamskog monitoringa uradjena transeptalna punkeija u predjelu fose ovalis i pozicionirani duodekapolarni „lasso“ i ablacioni kateter u lijevu pretkomoru. Pomjeranjem ova 2 katetera sakupljane su tačke sa endokarda lijeve pretkomore odnosno njenih djelova kao što su sve 4 plućne vene, aurikule i mitralnog zaliska. Od navedenih tačaka konstruisana je 3D mapa lijeve pretkomore koja je inkorporisana u 3D „EnSite Precision“ elektronatomski mapping sistem i fuzionisana sa CT angiografija srca. Heparin je ordiniran odrah nakon tranaseptalne punkeije (ordinirano 100i.j./kgTT u bolusu, a potom na svakih 30 minuta uz održavanje ACT (activated clotting time) izmedju 200-250 sekundi). Radiofrekventna energija (RF) je aplikovana preko CF (contact force) katetera jačine 30W, 55C, koji na svom vrhu ima senzor sa ostvarenom silom kontakta 20-30 J (džula) do ukupno postignute energije 400 p. Kas svih pacijenata je uradjena električna izolacija plućnih vena. Ukoliko su pacijenti imali paroksizmalnu formu atrijalne fibrilacije nakon perioda observacije od 30 minuta u angio sali bi se prisupilo vadjenju katetera i šitova odnosno hemostazi. Ukoliko su pak imali perzistentnu formu onda se nakon RF izolacije plućnih vena pristupilo električnoj kardioverziji. Ukoliko se nakon aplikovanja bifazne energije 200J ne uspotavi sinusni ritam išlo se na RF modifikaciju aritmogenog substrata (povlačenje RF linije duž krova lijeve pretkomore, mitralnog istmusa i posteriornog zida), a nakon toga se ponovo pokušala kardioverzija odnosno uklanjanje katetera i šitova odnosno hemostaza kardioverzija.

#### Očekivani naučni doprinos

Atrijalna fibrilacija nastaje kao posledica električnog, strukturnog i elektrofiziološkog remodelovanja lijeve pretkomore<sup>1,15</sup>. Očekivani naučni doprinos ovog istraživanja ogleda se u tome što će se ispitati značaj debljine pojedinih zidova lijeve pretkomore kao potencijalnog nezavisnog prediktora recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije<sup>33</sup>. Ukoliko se

potvrdi povezanost izmedju debljine nekog od zidova lijeve pretkomore i recidiva ove aritmije nakon kateter ablaciјe, naše istraživanje može biti osnova za buduće studije usmjerenе ka boljoj i preciznijoj modifikaciji aritmogenog substrata ovog dijela srca naročito kod pacijenata sa perzistentnom formom atrijalne fibrilacije, jer su patofiziološki osnov njenog održavanja prvenstveno nepulmonalni trigeri čija strategija eliminacije još nije standardizovana. Naše istraživanje moglo bi biti i podsticaj za ispitivanje eventualnog uticaja novih generacija ACE inhibitora odnosno sartana, kao i inhibitora angiotenzinskog receptora neprilizina koji bi mogućim rezerznim uticajem na hipertrofični miokard pretkomora mogli dovesti do redukcije paroksizama ove aritmije.

#### Spisak objavljenih radova kandidata

1. Vukmirović M, Bošković A, **Tomašević Vukmirović I**, Vujadinovic R, Fatić N, Bukumirić Z, Vukmirović F. Predictions and Outcomes of Atrial Fibrillation in the Patients with Acute Myocardial Infarction. *Open Med (Wars)*. 2017 May 2;12:115-124.
2. Mihailo Vukmirović, Aneta Bošković, Zoran Bukumirić, **Irena Tomašević-Vukmirović**, Filip Vukmirović, Predictors and outcomes of new-onset atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction. *Vojnosanit Pregl*. 2017 Sept;74(8):742-8.
3. Mihailo Čedomir Vukmirović, Lazar Angelkov, **Irena Tomašević** Filip Vukmirović, Vukmirović Transseptal approach to the implantation of cardiac resynchronization therapy. *Vojnosanit Pregl* 2018; 75(3): 326-9.
4. Vukmirović M, **Vukmirović IT**, Angelkov L, Vukmirović F. Emotional stress as a cause of syncope and torsade de pointes in patients with long QT syndrome. *Vojnosanit Pregl*. 2015 Feb;72(2):192-5.
5. Vukmirović M, Angelkov L, Vukmirović F, **Vukmirović IT**. Successful implantation of a biventricular pacing and defibrillator device via a persistent left superior vena cava. *Vojnosanit Pregl*. 2013 Dec;70(12):1162-4.
6. Vukmirović M, Angelkov L, Vukmirović F, **Vukmirović IT**. Radiofrequency ablation of anteroseptal accessory pathway--a challenge to the electrophysiologist. *Vojnosanit Pregl*. 2015 Apr;72(4):375-8.
7. Vukmirović F, **Vukmirović IT**, Vukmirović M. Von Meyenburg complex (hamartoma of the bile duct) mimicking liver metastases. *Vojnosanit Pregl*. 2013 Nov;70(11):1059-61.
8. Vukmirović F, Vukmirović M, **Vukmirović IT**. Papillary fibroelastoma of the aortic valve. *Vojnosanit Pregl*. 2014 Jun;71(6):600-2.

#### Popis literature


1. Hindricks G, et al. Eur Heart J 2021 Feb 1;42(5):373-498. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).
2. Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, et al. American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics 2019 update: a report from the American Heart Association. *Circulation* 2019;139:e56-e528.
3. Borian G, Savelieva I, Dan GA, Deharo JC, Ferro C, Israel CW, et al. Chronic kidney disease in patients with cardiac rhythm disturbances or implantable electrical devices: clinical significance and implications for decision making a position paper of the European Heart Rhythm Association endorsed by the Heart Rhythm Society and the Asia Pacific Heart Rhythm Society. *Europace* 2015;17:1169-1196.
4. Aune D, Feng T, Schlesinger S, Janszky I, Norat T, Riboli E. Diabetes mellitus, blood glucose and the risk of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of cohort

- studies. *J Diabetes Complications* 2018;32:501-511.
- 5. Cadby G, McArdle N, Briffa T, Hillman DR, Simpson L, Knuiman M, et al. Severity of OSA is an independent predictor of incident atrial fibrillation hospitalization in a large sleep-clinic cohort. *Chest* 2015;148:945-952.
  - 6. Hobbelt AH, Siland JE, Geelhoed B, Van Der Harst P, Hillege HL, Van Gelder IC, et al. Clinical, biomarker, and genetic predictors of specific types of atrial fibrillation in a community-based cohort: data of the PREVEND study. *Europace* 2017;19:226-232.
  - 7. Nalliah CJ, Sanders P, Kalman JM. The impact of diet and lifestyle on atrial fibrillation. *Curr Cardiol Rep* 2018;20:137.
  - 8. Lip GHY, Coca A, Kahan T, Borhani G, Manolis AS, Olsen MH, et al. Hypertension and cardiac arrhythmias: a consensus document from the European Heart Rhythm Association (EHRA) and ESC Council on Hypertension, endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) and Sociedad Latinoamericana de Estimulacion Cardiaca Electrofisiologica (SOLEACE). *Europace* 2017;19:891-911.
  - 9. Kotecha D, Lam CS, Van Veldhuisen DJ, Van Gelder IC, Voors AA, Rienstra M. Heart failure with preserved ejection fraction and atrial fibrillation: vicious twins. *J Am Coll Cardiol* 2016;68:2217-2228.
  - 10. Wijesurendra RS, Casadei B. Atrial fibrillation: effects beyond the atrium? *Cardiovasc Res* 2015;105:238-247.
  - 11. Magnussen C, Niiranen TJ, Ojeda FM, Gianfagna F, Blankenberg S, Njolstad I, et al. Sex differences and similarities in atrial fibrillation epidemiology, risk factors, and mortality in community cohorts: results from the Biomar CaRE Consortium (Biomarker for Cardiovascular Risk Assessment in Europe). *Circulation* 2017;136:1588-1597.
  - 12. Gleason KT, Nazarian S, Dennison Himmelfarb CR. Atrial fibrillation symptoms and sex, race, and psychological distress: a literature review. *J Cardiovasc Nurs* 2018;33:137-143.
  - 13. McCabe PJ, Rhudy LM, DeVon HA. Patients' experiences from symptom onset to initial treatment for atrial fibrillation. *J Clin Nurs* 2015;24:786-796.
  - 14. McCabe PJ, Schumacher K, Barnason SA. Living with atrial fibrillation: a qualitative study. *J Cardiovasc Nurs* 2011;26:336-344.
  - 15. Goette A, Kalman JM, Aguinaga L, Akar J, Cabrera JA, Chen SA, et al. EHRA/HRS/APHRS/SOLAECE expert consensus on atrial cardiomyopathies: definition, characterization, and clinical implication. *Europace* 2016;18:1455-1490.
  - 16. Hobbelt AH, Spronk HM, Crijns H, Ten Cate H, Rienstra M, Van Gelder IC. Prethrombotic state in young very low-risk patients with atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2017;69:1990-1992.
  - 17. Habibi M, Samiei S, Ambale Venkatesh B, Opdahl A, Helle-Valle TM, et al. Cardiac magnetic resonance-measured left atrial volume and function and incident atrial fibrillation: results from MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *Circ Cardiovasc Imaging* 2016;9:e004299.
  - 18. Borhani G, Proietti M, Laroche C, Fauchier L, Marin F, Nabauer M, et al; EORP-AFLong-Term General Registry Investigators Steering Committee (NationalCoordinators). Contemporary stroke prevention strategies in 11 096 European patients with atrial fibrillation: a report from the EURObservational Research Programme on Atrial Fibrillation (EORP-AF) long-term general registry. *Europace* 2018;20:747-757.
  - 19. Deng H, Bai Y, Shantsila A, Fauchier L, Potpara TS, Lip GHY. Clinical scores for outcomes of rhythm control or arrhythmia progression in patients with atrial fibrillation: a systematic review. *Clin Res Cardiol* 2017;106:813-823.
  - 20. Potpara TS, Stankovic GR, Beleslin BD, Polovina MM, Marinkovic JM, Ostojic MC, et al.

- al. A 12-year follow-up study of patients with newly diagnosed lone atrial fibrillation: implications of arrhythmia progression on prognosis: the Belgrade Atrial Fibrillation Study.Chest 2012;141:339-347.
21. Healey JS, Connolly SJ, Gold MR, Israel CW, Van Gelder IC, Capucci A, et al; ASSERT Investigators. Subclinical atrial fibrillation and the risk of stroke.N Engl J Med2012;366:120-129.
22. Andrew NE, Thrift AG, Cadilhac DA. The prevalence, impact and economic implications of atrial fibrillation in stroke: what progress has been made?Neuroepidemiology2013;40:227-239.
23. Chao TF, Lip GY, Liu CJ, Tuan TC, Chen SJ, Wang KL, et al. Validation of a modified CHA2DS2-VASc score for stroke risk stratification in Asian patients with atrial fibrillation: anation wide cohort study.Stroke2016;47:2462-2469.
24. Chao T-F, Liu C-J, Wang K-L, Lin Y-J, Chang S-L, Lo L-W, et al. Should atrial fibrillation patients with 1 additional risk factor of the CHA2DS2-VASc score (beyond sex) receive oral anticoagulation? J Am Coll Cardiol2015; 65:635-642.
25. Garcia-Fernandez A, Roldan V, Rivera-Caravaca JM, Lip GYH, Marin F. Applicability of the modified CHA2DS2-VASc score for stroke risk stratification in Caucasian atrial fibrillation patients. Eur J Intern Med2017;38:e21e22.
26. Streur M, Ratcliffe SJ, Ball J, Stewart S, Riegel B. Symptom clusters in adults with chronic atrial fibrillation.J Cardiovasc Nurs 2017;32:296-303.
27. Steg PG, Alam S, Chiang CE, Gamra H, Goethals M, Inoue H, et al. RealiseAF investigators. Symptoms, functional status and quality of life in patients with controlled and uncontrolled atrial fibrillation: data from the Realise AF cross-sectional international registry .Heart 2012;98:195-201.
28. Sontis KC, Gersh BJ, Killian JM, Noseworthy PA, McCabe P, Weston SA, et al. Typical, atypical, and asymptomatic presentations of new-onset atrial fibrillation in the community: characteristics and prognostic implications. Heart Rhythm 2016;13:1418-1424.
29. Arbelo E, Brugada J, Hindricks G, Maggioni A, Tavazzi L, Vardas P, et al. Atrial Fibrillation Ablation PilotStudy Investigators. ESC-EURObservational Research Programme: the Atrial Fibrillation Ablation Pilot Study, conducted by the European Heart Rhythm Association. Europace2012;14:1094-1103.
30. Kazuyoshi S, Yukiko N, Yukoh H, Hiroshi O, Noboru O, Yuko M, et al. Left atrial thickness under the catheter ablation lines in patients with paroxysmal atrial fibrillation: insights from 64-slice multidetector computed tomography. Heart Vessels, 2013 May;28(3):360-8.

**SAGLASNOST PREDLOŽENOG/IH MENTORA I DOKTORANDA SA PRIJAVOM**


Odgovorno potvrđujem da sam saglasan sa temom koja se prijavljuje.

Prvi mentor	Prof.dr Snežana Lukić	
Drugi mentor	/	
Doktorand	DrIrenaTomašević Vukmirović	

**IZJAVA**

Odgovorno izjavljujem da doktorsku disertaciju sa istom temom nisam prijavio/la ni na jednom drugom fakultetu.

U Podgorici,

  
Ime i prezime doktoranda